

# AUTOPSIA DEL POLAR

Complement d'enquèsta sul murtre de la carrièra Escorsière

Panorama




Jòc  
Quiz



06

Biblio



Lo polar, qué ne sabètz ?

Per testar lo vòstre nivèl de coneissença, respondètz al petit quiz seguent.



Lo pofre

DE POLICIA  
-652

(, PRENOMS)

PES TALHA

AUTOPSIA

AHAR n°

DESCRIPCION

# Drama carrièra Escorsière

Dins la nuèch de dimècres a dijous, lo còs sens vida de Francés Canat, 27 ans, foguèt trobat al pè del sieu immòble. Versemblablament, serià mort defenestrat del lotjament qu'occupa, al 2<sup>nd</sup> estatge a esquèrra del 26 carrièra Escorsière. En el seu interior, dins lo

doncas fisada al famós Naudèl e a son protegit, un inspector estagiari que dison prometeire.



# QUIZ POLAR

1

D'ONT VEN LO MOT POLAR ?

- a. De l'adjectiu « polar, polara », perque lo roman policièr contemporanèu foguèt inventat pels autors escandinaus
- b. De « policièr », tot simplament, dins un lengatge familièr
- c. Del nom de l'escrivan Edgar Allan Poe

2

LO ROMAN POLICIÈR EUROPÈU ES  
NASCUT DE LAS DRALHAS D'UN  
MOVEMENT LITERARI. LO QUAL ?

- a. Lo subrrealisme
- b. Lo naturalisme
- c. Lo romantisme

3

DE QUÉ S'INSPIRA  
EDGAR ALLAN POE PER  
ESCRIURE SAS NOVELLAS

- POLICIÈRAS ?
- a. De faits divèrses
  - b. De temporadas trebolas de l'Istòria
  - c. De mites e de legendas

4

DINS LO POLAR.  
QU'ES AQUÒ UN MOBILE ?

- a. Un detectiu que se desplaça suls luòcs del crimi
- b. L'arma del crimi
- c. La rason que menèt lo colpable a far çò pièger

5

LO QUAL D'AQUELES AUTORS ESCRIU  
DE POLARS EN OCCITAN ?

- a. Jean-Claude Izzo
- b. Florian Vernet
- c. Mimmo Gangemi

**6**

QU'ES AQUÒ LA BALISTICA ?

- a. La sciéncia de las armas de fuòc
- b. La reaccion de qualqu'un qu'a paur (de l'argòt francés « *baliser* »)
- c. Lo luòc d'estocatge de las municions

**7**

PERQUÉ GABRIEL LECOUVREUR.  
ERÒI DE LA SERIA LE POULPE.  
ES AITAL ESCAISSAT ?

- a. Perque sentís a peis pas très fresc
- b. Perque sa cara, mòla e blanquinèla, fa pensar a un porfre
- c. Perque a los braces longs coma de tentacules

**8**

QU'ES AQUÒ LO ROMAN NEGRE ?

- a. Un polar ont lo crimi es pas pus lo motor de l'istòria, mas l'illustracion del malaise social
- b. Un roman escrit per un escrivian negre american
- c. Una istòria que s'acaba mal ; per la mort de l'eròi

**9**

LO TÈRME DE NEOPOLAR  
FOGUÈT INVENTAT PER ...

- a. Bernard Henri Lévy
- b. Gérard Genette
- c. Jean-Patrick Manchette

**10**

QU'ES L'EVENTIMENT  
ISTORIC QUE MARQUÈT MAI  
LOS ESCRIVANS FRANCESSES  
DEL NEOPOLAR ?

- a. Mai de 1968
- b. La casuda del mur de Berlin
- c. Los atemptats de l'11 de setembre

**11**

L'ERÒI DEL ROMAN NEGRE ES UN  
HARD BOILED O VERTADIÈR DUR...  
QUE PÒT PLAN VOLER DIRE ?

- a. Que sentís pas la cremadura
- b. Que pòt emplegar de metòdis contestables per far trionfar la justícia
- c. Que l'autor deu desenvolupar longament los traits del personatge abans de li balhar forma lo long del roman.

**4**

# LO VÒSTRE PERFIL


10

10

6

4

8



> AVÈTZ  
AL MENS

8

BONAS RESPONDAS

Es pas mal. Avètz encara de que progressar, mas avètz costuma de frequentar los infrequentables dins las vòstras lecturas, pas vertat ? La « bibliografia » deuriá poder apasimar la vòstra set de sensacions fòrtas.



> AVÈTZ

6

BONAS RESPONDAS

Es plan per començar, mas vos demòra de camin de far. Las paginas a segré vos deurián esclarir mai suls replecs del roman negre. Al mens de començar per l'experiéncia « Qui a matat Francés Canat ? », es una plan bona cabussada.



> AVÈTZ

4

BONAS RESPONDAS

( O MENS )

Ô, diantre ! Sètz un cacha-niu, paurots, nimai panaire, nimai justicièr. I anam anar dapasset, per vos descorar pas, è ? Per ara, començatz simplament de menar l'enquèsta « Qui a matat Francés Canat ? » e sarratz aquel libreton dins la pòcha, lo podretz legir tranquillón a l'ostal.



Ieu, soi NAUDÈL, Serafin, inspector a la PJ.

Dempuèi lo temps que me carregi las fardas, las istorias de criminis, ne coneissi un ramelet, benlèu tanplan coma los bibliotecaris. Anem, vèni pichon, te vau explicar...

# AVÈTZ DIT << POLAR >> ?

Qu'es aquò  
lo polar ?

Qual mena  
l'enquèsta ?

Escais

Cavala

Es lo petit nom donat al roman policièr, un roman sostendut per una enquèsta. L'istoria començà amb un crimi. L'accion progrèssà a mesura de la recerca de las pròvas que van resòlver l'afar, al final.

Dins los personatges de ficcion, i pòt aver un detectiu, privat o al servici de l'Estat. Ne soi la perfèita incarnacion.

Mas lo segond convidat a resòlver l'enigma, es lo legeire !  
E òc, tu fanton.

Lo mot « polar » apareguèt en França dins las annadas 1970 per designar tot primièr los filmes policiers. Al tèrme « policièr », i avèm simplament apondut un sufice argotic. *E aquò, s'es pas un indicí...*  
La pròva qu'aqueles filmes e aqueles romans son populars !

Lo polar foguèsse un gorimand, serià lo rei de l'escapada. A pena lo creses téner, s'envòla, e torna aparéisser « mascat » qualques temps aprèp : roman d'espionatge, polar istoric, neopolar... De tornar inventar de contunh per tal de pèrdre las pistas. Dins sa darrièra fòrma, lo roman negre, la nocion d'enquèsta se barreja. Lo polar acaba per se fondre dins la literatura blanca...



# DOS SÈGLES DE SANG

Vaquí Lucàs Becon, l'expèrt psiquiatre. Los Americans dison «*perfilaire*», mas aquí es pas un mestier qu'existís vertadièrament. Pasmens s'agís d'estudiar lo psiquisme dels criminals per tal de los identificar, comprender los quites ressorts del crimi.


Becon es un mètge psiquiatre, e coma totes aqueles, a la plan marrida costuma de recercar lo traumàs inicial, de remontar a las sorgas, l'enfància, l'origina. E se son pacient èra lo polar, qué diríá ?



En Occident, lo polar a pas que 200 ans. Nasquèt al mièg del siècle 19.

L'industrializacion fa nàisser las primières metropòlis. Lo poder a paure de las gents atropeladas. Per manténer l'òrde social, crèa de fòrças de policia.

Lo crimi dit « a caractèr sexual » ven un objècte d'investigacion. Del costat de la literatura, lo romantisme daissa la plaça al naturalisme. L'escrivan cèrca pas tant a descriure lo sentiment coma lo fait, l'accion, e a travèrs eles, la societat.



Vòls jogar al perfilaire ?  
Darrièr lo quin d'aquellos tres  
perfiles s'amaga l'autor  
del primièr polar ?

1

Un grafomana francés  
autor del plan conegut  
cicle romanesc  
*La comèdia humana?*

2

Un American que  
dejunava cada matin  
de la rubrica  
dels faits diverses  
en mena de ritual ?

3

Un magistrat  
dins la China  
imperiala, aquò fa  
1400 ans ?

## QUAL TIRÈT PRIMIER ?

Made in China  
E se lo polar èra una  
invencion chinesa ?

Al segle VII, dins la China imperiala,  
un jutge Ti serià estat lo primièr dels  
detectius. Personatge real o imaginari ?  
Lo libre *Tres afars criminals resolguts  
pel jutge Ti* foguèt tradusit e publicat en  
Euròpa al segle XVIII.





## Balzac o aurà tot ensajat

En 1829 pareix *Les Chouans*. Aquel roman de Balzac prefigurarià lo polar. L'un dels protagonistas, Corentin, es a l'encòp un policièr jove e ambiciós mas tanben un agent secret.



## Los experts son americans

En 1841, Edgar Allan Poe publica de nòvas dirèctament inspiradas de faits divèrses. Dobràs una granda tradicion ! Ne gardarà la reputacion d'estre lo paire del genre policier.



« Elementari, mon car Watson ! »  
Al contrari de çò que se pòt creire, lo detectiu auriá  
prononciat aquela frasa pas mai de dos o tres còps...  
Son los escrivans eretièrs de Conan Doyle, puèi las  
adaptacions al cinema que bastiguèron aquela legenda !

A las  
marcas.  
Prèstes ?  
Corrètz !

De còps, arriba que l'autor fargue una competicion entre lo legeire e lo detectiu : es a aquell que, a partir de las meteissas donadas, elucidarà lo mistèri lo primièr. L'engèni de l'autor es alara sa capacitat a propausar una solucion a l'encòp suspenenta, complètament logica e tanben sembla-vertadièra.

Amb l'aparicion de personatges recurrents, lo roman policiè ven popular. Conan Doyle inventa lo personatge del detectiu scientific. Sherlock Holmes, enquestaire de sangfreg, resòlv d'enigmas margadas coma de mecanismes de nauta precision qu'entrapan lo legeire aprendís o estimulan lo legeire aguerrit. Es una tecnica que sa compatriòta Agatha Christie menarà al som quelques annadas mai tard. En França, los pioniers s'apèlan Gaston Leroux, (Rouletabille e sa plan coneuguda *Cambra jauna* !) e Maurice Leblanc (Arsène Lupin).

# Sherlock HOLMES

# VS

# Arsène LUPIN



## Legir, aquò's jogar

Roman a enigma, roman-problèma, roman a clau, roman-jòc... Tantas expressions per designar aqueles romans que convidan lo legeire a resòlvre un afar criminal. L'istoria comença pel resultat –murtre, desaparicion, panatòri–, presenta los personatges demest los quals se tròba lo colpable, puèi balha al comptagotas los elements que permeton d'esclarir lo mistèri.



## Qu'es aquò, un *Whodunit*

Lo nom de la poison utilizada per Jack L'Estripaire, lo *serial killer* britanic ?

La question rituala pausada pels agents de Sa Majestat pendent los interrogatòris, *You too hit?* (As tustat, tu tanben ?)

## Pas res de tot aquò.

Aquel terme ven de l'anglés *Who done it?* (« Qual o faguèt? »).

Es aital que los Anglò-Saxons designan una mena particulara de roman a enigma.

S'agís d'identificar lo colpable...

Lo legeire es perfilaire, que ! Los *Dètz petits negres*, d'Agatha Christie, n'es un modèle.



OK, o admeti, en cosina, sabi a pro pena far còire las pastas. Mas pauc impòrta. Chas Nanon, ai mas abitudas, soi pas jamai decebut pel plat del jorn. Cal dire que s'i coneis, la Simona. Son especialitat, a ela, son los tripoms. La meuna, es lo crimi. E ai pas besonh de cargar lo davantal del maselièr per te ne balhar la recèpta. Doncas per capitar un bon polar, te cal :

# LA REÇÈPTA DEL CRIMI PERFIÈNT

1

## 1 CRIMI O DELICTE PLAN FRESC

Per nosautres, es un joven òme retrobat mòrt en bas de l'ostal.  
E dins de circonstàncies que fan pas vertadièrament pensar al suïcidi.

2

**1 POLIT MOBILE**, plan solide de preferéncia : la rason que menèt lo colpable a perpetrar aquel crimi. Venjança, cupiditat, gelosia amorosa, rason politica... las possibilitats mancan pas. Coma o disi tostems : « Tant d'òmes coma de mobiles. »

3

**1 COLPABLE** : sovent es lo que sospeitàvem mens... Los autors son nombroses d'aver entrapat lo legeire, amb un colpable qu'es fin finala un animal, lo detectiu, un personatge que cresiam mòrt... Al mens que lo colpable siá dirèctament la victima, ah ah ! S'as visitat l'exposicion e menada l'enquèsta a bona fin, ne deves aver un polit, de colpable...



4

## Eventualament 1 VICTIMA

(perque arriba de còps que lo colpable e la victima sián los meteisses, eh eh...)

**5**

**UN ZÈST DE MÒDE OPERATORI :** es la manera segon la quala lo crimi se faguèt : intrigua, armadura de la realizacion, arma del crimi...

**6**

## PER LIGAR LO TOT, UNA SALSA AL SUSPENS

Es lo motor de la lectura. L'autor deu velhar a cò que lo mistèri demòre entier fins a las totas darrières paginas, destillant los indicis parcimoniosament. Lo legidor deu demorar atentiu, negligir pas cap detalh nimai reténer las falsas pistas qu'un escrivan farcejaire li podrà botar dins las patas.

**7**

## VISCA LA COSINA MOLECULÀRIA

Aquelas 20 darrières annadas, en literatura, al cinema o dins las series TV, lo polar adoptèt los mètodes de la policia científica. Relevar las emprentas es vengut complètament has been... Plaça al descriptatge informatic, a las tecnicas de reconeissença vocal, a las recèrcas ADN e las camèras de vision nocturna. Lo comissari es acompanyat ara del mètge legista, de l'expèrt en balistica o del ciberagent complètament geek.

# ARMA DEL CRIMI E MÒDE OPERATORI

- 
- Espasa •
  - Bata de baseball •
  - Ponhard •
  - Polonium 210 •
  - Barbiturics •
  - Punhs •
  - Lança roqueta •
  - Arsenic •
  - Pic de glaça •
  - Kalachnikov •
  - Estrangulacion •
  - Massuga •
  - Cianur •
  - Negada •
  - Beretta •
  - Volam •
  - Arcabusa •
  - Vase •

Aquí un brave molon de biaisses de balhar la mort. Recapta-los dins la bona categoria

• **EMPOISONAMENT**

• **ASFIXIA**

• **ARMA DE FUÒC**

• **ARMA BLANCA**




# LOS PLAN NOVÈLS USTENSILES DE LA POLICIA SCIENTIFICA

Annà Lisi, la nòstra legista preferida, nos presenta las novetats del catalògue.

\* La lampa Polilight

Inventada dins las annadas 80, emet un lum sus de longors d'ondas específicas que correspondon a las d'unas substàncies. Tanben, fa aparéisser de matèrias corporalas invisibles a simpla vista : sang, espèrma, saliva, emprentas...



\* Aiga oxigenada e luminòl  
Al contacte de l'emoglobina, aquellas solucions provòcan de reaccions químicas. Permeton de localizar de traçs de sang que pòdon èstre analisades après.



\* Entomologia  
criminala

Quand un organisme morís, es colonizat segon un calendrier precís d'escoadas d'insèctes plan específics. En estudiant lo tipe d'insècte que se noirís del cadavre, lo legista estima a quand de temps remonta la mort.

### \* Balistica

Al moment d'un murtre, lo mode operatori mai frequent es la nafradura per bala. La balistica, sciéncia qu'estudia la trajectòria de las balas, es doncas plan utilizada en criminologia. Fa la diferéncia entre las nafraduras per balas penetrantas (la bala demora dins lo còs) e las nafraduras per balas perforantas (la bala dintra e torna sortir).

### \* Analisi ADN

L'emprenta ADN del colpable pòt èstre revelada dins tota matèria corporala (pèl, pel) o liquida (sang, espèrma, saliva)... Los quites escopinhons daissats sul telefonet pòdon parlar ! Mas aquò son de traças fragilas. Efemèras, resistisson mal a l'umiditat e se confondon aisidament las unas a las otras... L'ADN reculhit suls luòcs del drama pòt èstre tanplan lo del colpable, d'un testimòni, d'un pròche de la victima... o d'un technician de scèna de crimi qu'auria daissat la traça de son passatge per manca de precaucions.



# AQUELES ERÒIS QUE LO CRIMI REND VIU

Los escrivans tòrnans sovent emplegar lor personatge d'un polar l'autre.

Dins los eròis recurrents, los legeires fidèls tròban un complici o un doble imaginari.



« D'unes inspectors an la pèl dura. Polits hard boiled. Coma se costejar la mòrt los rendíá mai vius. Naudèl es un pauc atal, crimi addict, shootat a l'odor de cadavre, drogat a l'adrenalina de l'enquèsta. L'ai pas jamai poscut empifrar. Tant malaut coma los serial killers que pista... Aquò valdriá lo còp un jorn de far lo retrat d'aqueles tipes, òc, seriá apassionant... Caldriá benlèu quitament n'internar quelques uns. Del genre Adamsberg, Naudèl, Lecouvreur, lo trio de truc. Me n'ocuparai personalament...»

La tele o lo cinema an contribuït a ne far de vertadièras legendas. Ne coneissèm totas las manias, los lésers, los amulets.

Qu'es l'accessòri indispensable al comissari Maigret ?

UNA PIPA

UN MONÒCLE

UN QUASERNET



## SHERLOCK HOLMES

Lo detectiu privat inventat per Sir Conan Doyle al fial de 4 romans e 56 novèlles. A una memòria remarcable e una fredor plan anglosaxona, es un racionalista implacable que revèla en cròs son companhon, lo Dr Watson. Sherlock Holmes es un celibatari endurcit, misogyn, mas elegant, melomana, e gaire portat sus l'argent. Es viu d'esperit e valentàs, se desguisa amb plaser, e cèrca tostempas a suspréner lo monde de son entorn.



## ARSÈNE LUPIN

Gentleman cambrilaira creat en 1905 per Maurice Leblanc. Sas aventuras se passan a la Bèla Època. Pas cap enigma resistís a aquel òme farcejaire qu'aima se mascrar e sedusir. Òme elegant educat dins un mitan aristocratic, sa repulsion a tuar e sa galantariá li balhan una granda popularitat.

# LO COMISSARI DARNAUDGUILHEM

Al cap d'una còla eteroclita d'inspectors, estagiaris e legistas, lo comissari Darnaudguilhem, policièr de la petita vila de Miraval, es un cap carismatic, imaginat per Joan Ganhaire. Flic « a l'anciana » estacat autant plan a las pròvas materialas qu'a son instinct, fin coneisseur de la natura humana, pòrta un agait empatic e ironic sul monde.



# LO COMISSARI MAIGRET

Lo personatge de l'escrivan bèlg Georges Simenon faguèt son aparicion en 1929. Serà l'eròi de 75 romans ! D'una carradura impressionanta, l'amator de blanqueta de vedèl evoluís dins la França de las annadas 1930 a 1960, la pipa al bèc. Es dotat d'un nas sens parièr e resòlv las enquèstas gràcia a sa formidable compreneson de la psicologia dels protagonistas.

## MISS MARPLE

Darrièr l'aparéncia d'una femna madura respectabla e sens istòrias, Jane Marple, imaginada per Agatha Christie, exerceix son engenh de detectiva amatritz al fial de 12 romans e de 20 novèlles. Las intrigas se debanan subretot dins son vilatge – pas tant tranquille qu'aquò – de St Mary Mead, una borgada fictiva del campèstre anglés. Psicologia e poder de deduccion son las armas de predileccions de Miss Marple per depistar los copables.



# JEAN-BAPTISTE ADAMSBERG

Comissari melancolic inventat en 1991 per Fred Vargas. Aquel somaire, l'imaginam quadragenari. Sos metòdes d'investigacion son pas ordenats brica. S'apièja sus una intuicion espectaclosa e una granda capacitat d'empatia. Es accompanhat d'Adrian Danglard, un adjunt dotat d'una cultura enciclopedica e ôme de còr.

# GABRIEL LECOUVREUR

Escaissat « lo Pofre » perque sos braces longs rapèlan los tentaculs de l'animal. Lo detectiu es l'eròi de la colleccion eponima, creada per Jean-Bernard Pouy per las edicions Baleine. Los volums de la seria, que van al delà del centenat, son escrits per diferents escrivans, que sián mestres del roman negre, joves autors o adèptes d'autres registres.



Jeu qu'engolissi cada libre que me tomba entre las mans, n'ai legit de romans negres... E aquela istòria de la carrièra Escorsière, l'auríá escrita plan autrament. Cè, a l'americana, justament...


L'istoria se seriá debanada dins los novèls barris de la Défense, a París... Los nòstres camaradas serián estats collègas dins una granda banca amb Plau en golden boy, Estève Valentin en carrierista sens cap engenh e Tomekrame, lo cap, un matematician víctima de discriminacion... En ensajant d'adobar una pana estranya sus l'ordenador de la polida Carola, assistenta de direcccion, lo jove Canat, petit engèni de l'informatica, auríá descobèrt, per asard plan segur, una escrocuria gigantessa. E d'un sol còp, d'un sol, auríá denonciat lo racisme, lo sexism e las malafaitas del capitalisme financièr... Es qu'a pas la lenga dins la pòcha, è, la vielha !



# DEL POLICIÈR... AL ROMAN NEGRE

Dins las annadas 1950, los Americans transforman lo roman-problèma en roman negre. La lectura es pas mai un jòc d'investigacion. Es una istòria pivelanta, pimentada d'una bona dòsa de suspens e de peripecias, al biais del roman d'aventuras.

Lo costat « negre » ven del subjècte. Lo crimi entraïna pas pus la ficcion. Illustra simplament una istòria que lo vertadièr sicut es un procès social o politic.



# LÈPRAS URBANAS

Lo polar desvela las malautiás de las societats contemporànies :

INEGALITATS SOCIALS

CORRUPCIÓ A GRANDA ESCALA


ARCÈLAMENT PROFESSIONAL

EXCÈS DE CAPITALISME.

Lo roman negre es politic e engatjat.

La **vila** e sos barris malfamats servisson de decor a d'històries que los protagonistas son malfasents.

Las relacions umanas son caracterizadas per l'odi, lo vici, l'amoralitat.



## ERÒIS IMPERFAITS

L'eròi se transforma. Acabat lo detectiu gentleman que las conversacions mondanas animavan los sopats borgesos. Aquí lo « hard boiled », un **òme dur** capable d'emplegar se-meteis de mètodes contestables per far trionfar la justícia. Aima mai agir en consciéncia puslèu que d'estre un simple representant de l'Estat. Sovent lop solitari, es sortit d'un mitan popular, origina que li permet de penetrar de comunautats marginalas, vist que n'a lo meteis lengatge. **L'argòt e l'oralitat** contaminan l'escritura.

**Clint Eastwood  
Dirty Harry**



# LO NEOPOLAR,

## LA FRENCH TOUCH D'ESQUERRA

Dins las **annadas 1970**, es al torn dels autors franceses d'esquerra o anarquistas, crescuts sus la tèrra libertària de 68, d'inventar lo « neopolar ». Lors romans denóncian la misèria sociala, lo caumatge, lo racisme, las cagadas policièras, los escandals politics e economics. Lo cap de fila d'aquel polar novèla formula, inventaire tanben del terme « **neopolar** », es l'escrivan e critic Jean-Patrick Manchette.



### JEAN-PATRICK MANCHETTE (1942-1995)

Cresquèt a Malakoff dins un mitan modèste, entre una maire a l'ostal e un paire obrièr vengut quadre. Lo bon escolan abandona lèu los estudis per viure de sa pluma, primièr coma scenarista pel cinema, puèi coma escriván. En 1971 pareisson sos dos primièrs romans dins la Seria negra, *Laissez bronzer les cadavres !* e *L'Affaire N'Gustro*. Adòpta l'escritura behaviourista, o comportamentalista dels autors americans : los personatges se revèlan a travèrs çò que fan e non pas çò que sentisson. D'aquel biais, lo roman es pas que d'accion. Manchette daissarà darrièr el pas qu'un desenat de polars, dins los quals *Nada*, *Le Petit Bleu de la Côte ouest* e *La Position du tireur couché*, abans de se consacrar al cinema. Mas son ròtle d'inventaire del neopolar li assegura posteritat.

# DIDIER DAENINCKX (1949 - )



Se sos primiers mestiers lo balhan quora obrièr-imprimeire, quora animator cultural puèi jornalista, Didier Daeninckx comencèt d'escriure dins las annadas 1980. Sul pic, sas ficcions son noiridas de sas conviccions politicas plan a esquèrra. Denòncia la repression que l'Estat francés exèrça contra los Argerians pendant la guèrra, la politica dels charters e reconduccions a las frontières, l'intransigència de las logicas militars o los crimis e umiliacions comeses pendant lo periòde colonial. Lo polar es per el un biais de se sovenir e de pensar, un otís per far rajar la vertat istorica e lutar contra lo negacionisme. Escriu tanben plan de novèlas e de libres per la joventut.

« A lo sens de l'umor, aquela De Pasuej, quina comediana... un pauc moi, e la duquessa nos explicarà qu'era sus las barricadas amb Dany lo rotge.

Non, non, non, aquela istoria, es a la Monchette que l'auré calguda virar, amb lo jove Canot coma filh de notable local, candidat per sa reelecccion, un vesin, tresaurièr pointit del partit politic adèrse, e la Caròla en pin-up qu'utiliza sa plastica per tirar d'informacions... E ieu ? Seriá pas aquí. Un Negre flic ? Daissa-me rire... Si, plan segur que serió al comissariat, un Figurant, alai, en cellulo, al mièg dels gordots a vista. »



## DESMASCADA !




Derrièr quin pseudonime s'amaga una femna, autora de polar a succès, istoriana de formacion, especialista de la pèsta medievala ?

Mireille Dumas  
Fred Vargas  
Patricia Cornwell

# AN 2000: LO POLAR PALLEJA

Uèi, lo polar es mens politic. Es siá mai scientific, intègra los metòdes novèls d'investigacion, siá se tòrna centrar sul personatge, l'individú, campat coma un èsser ambigú : Dins cadun de nosautres, dormís un mostre que demanda pas qu'a se despertar per perpetrar un crimi. Lo legeire a lèu fait de sentir de simpatia pel murtrièr, aprenèm d'alhors d'el que foguèt víctima d'una injustícia o d'una sofrença autres còps, a l'origina de sa desviança. Çò que diferencia la literatura negra de la blanca es vengut tèune... Lo polar es pas mai un genre clarament marcat. Es mai una atmosfèra, negra, desesperada.



PASCAL GARNIER  
(1949-2010)


*"Voè... maishant temps pels flics, vos o disi. Sèm butats cap a la sortida. I a pas que la petita canalha que demòra, los tocats, los desviantz. Es pas que manque d'afeccion per eles, ieu, mas serián mai l'afar del servici Psiquiatria que de la PJ. Ieu, me'n foti. L'an que ven, es la quilha, la retirada. Es pels joves que me fau de lagui. Per tu, pichon. A ta plaça, tornariái a la fac per venir perfilaire... Perque es lo Becon qu'a ganhat. L'a mascanhat, lo polar. Son de tipes coma eles que van demorar... Dins de romans negres venguts tant blancs coma los nòstres mòrts."*

Serafin Naudèl – Inspector principal

Figura marcanta de la literatura contemporànea, Pascal Garnier es l'autor de romans policiers e de literatura joinesa. Sos tèxtes mesclan a l'encòp una negror ferotja, quasi desesperada, e un humor fissaire. Garnier desenvolupa una escritura sarrada, una preocupacion estetica e una votz talament singulara qu'es considerat coma l'inventaire d'una novèla literatura negra « a la francesa ». Amb un sens infinit del detalh e plan d'empatia, talha lo retrat de las petitas gentz, simplas e banalas, dins las qualas lo legeire se reconeis lèu. Revèla pasmens que lo mal iòtja dins lo còr de cadun d'entre nosautres.

Aprèp d'estudis en arts graficas, Marc Villard escriu de poesia pendent 10 ans. Dins las annadas 1980, descobrís lo roman negre american e comença d'escriure de ficcions. Totas aquelas istòrias an per tela de fons la vila, de barris pauc frequentables mas fòrça frequentats – banlègas, ciutats, garas e autres luòcs de passatge. Sos personatges son d'èssers en perdition, d'individús gaire gastats per la vida qu'ensajan de se ne sortir per totes los mejans, sens far gara a las preocupacions moralas. Son pas gaire d'i arribar, mas aquela umanitat coneix de moments de gràcia – solidaritat, amistat, pugnacitat o engenh – Marc Villard afecciona plan per exemple los musicaires de jazz. Es un dels autors especialistas del tèxte cort e signa plan de novèlas, mai que mai de novèlas autobiograficas marcadas per un humor fissaire devastator.

**MARC VILLARD**  
(1947-)



# L'occitan di

L'occitan  
s'amaga un  
pauc pertot dins lo  
polar, per qual lo sap plan veire.

La trilogia marseilhesa de Jean-Claude

Izzo es un exemple de notar, e mai particularament  
lo segond volume *Chourmo*. O mai encara la collecccion  
creada per las edicions *Écorces* e *La Manufacture de Livre* dont  
los romans se passan per la granda majoritat dins lo Nòrd occitan,  
entre Corresa, Cruesa e Massís Central e que s'apela « Territori ». Figura  
populara del roman francés, Frederic Dard del seu costat semena de  
francitan dins tota son òbra : Bérurier, melhor amic del comissari  
San Antonio, quitament s'es originari de Normandia,  
popularizarà per exemple lo famós

« Qu'es aquò ? ».

DROLLONETS

RACALHA

MAL  
FARÀS !

# INS LO POLAR

Benlèu mai inatendut aquí, l'occitan a tanben sa plaça dins las traduccions francesas de romans estrangièrs. Aital per exemple per las enquèstas del comissari sicilian Montalbano : lo traductor francés, Serge Quadruppani, decidís de traduire las expressions que son a l'origina donadas en sicilian per l'autor Andrea Camilleri amb de locucions popularas provençalas : tant val dire en francitan, quand es pas complètement en occitan : « Opportunément instruit par Montalbano, Fazio galéja » (*Un mois avec Montalbano*, Fleuve noir, 1999). Encargat de la traducción dels romans policiers del Calabrés Mimmo Gangemi, Christophe Mileschi causís del seu costat de traduire en occitan las expressions calabresas utilizadas pels personatges de Gangemi : « Il rougit, tout vergougnous... » ; « Monsieur le juge, vous êtes en train de monter une tragédie à partir d'une simple histoire de droulounets. » (*Le Pacte du petit juge*, Seuil, 2016)

## QUAND LO POLAR FRANCÉS PARLA OCCITAN SENS O SAUPRE

O sabètz que los quites mots d'argòt que servisson per dire lo crime en francés venon de l'occitan ? *Malfrat* (« mal faràs »), *pègre*, (« pèga », la confrariá anciana dels raubaires del pòrt de Marselha), *mitan*, *racaille* (« racalha ») ... Florian Vernet a recampat aquestes manlèus mal conegeuts dins un diccionari : *Que dalle !* (« Que d'ala ! »)



# JOAN GANHAIRE (1941-)

Nascut a Agen, mètge de profession, publica un primièr recuèlh de novèlas en 1978 e maneja de genres plan divèrses, del roman de capa e d'espasa al fantastic e al polar. Sos romans policiers meten en scèna lo comissari Darnaudguilhem e son equipa de flics de la vila imaginària de Maraval. Es l'escasença per Joan Ganhaire d'evocar de subjetcs de societat (los refugiats polítics dins *Sevdje*, 2016), las nafraduras de l'istòria (*Las tòrnas de Giraudon*, 2010) o las legendas locals (*Chamin de Copagòrja*, 2015) en mesclant suspens e humor.

JOAN GANHAIRE  
AUTRES QUE  
M'AVETZ TUADA

roman

crimis

IEO Edicions - Novelum

JOAN GANHAIRE

CHAMIN DE  
COPAGÒRJA

roman

crimis

IEO Edicions - No

JOAN GANHAIRE

UN TANT DOÇ  
FOGIER

roman

crimis


IEO Edicions  
novelum - IEO



« Dos cròs negresits per la podra eran tanben rogesits per un pauc de sang calhat. Dos còps de revolver o de pistolet a corta portada. Darnaudguilhem e Le Goff, las mans dins las pòchas, lo còl de manteu relevat, li tornavan son espiada, sens pilhonar. L'odor de cafe fresche lor rapelava tròp que eran estats fotuts en bas dau liech a pas d'ora per queu matin de janvier jalat, brumasson e eslampiaire. »

(*Vautres que m'avetz tuada*, IEO, 2013)

- **Las tòrnas de Giraudon** / Crimis, IEO, Novelum, 2010
- **Sorne trasluc** / Crimis, IEO, Novelum, 2004
- **Vautres que m'avetz tuada** / Crimis, IEO, 2013
- **Chamin de Copagòrja** / Crimis, IEO, 2015
- **Sevdije** / Crimis, IEO, 2016



# FLORIAN VERNET (1941-)

Ensenhat nascut a Besiers, Florian Vernet publica sas primières nòvas en 1976. Es dins las annadas 1990 que cabuça dels dos pès dins lo polar a travèrs de romans fulhetons publicats dins lo jornal *La Marseillaise*. *E Freud dins aquò ?, My name is Degun, Suça-sang Connexion e Popre ficcion*, que se debanan en Provença, son de polars totes parodics dins los quals Vernet s'agrada de jogar amb los còdis del genre per los melhor transgressar. Aital abòrda de subjèctes brutlants de la societat provençala coma los patricolatges imobilièrs o la corrupcion política, tot aquò amb una pluma picanta mas imatjada.



« Coma flic, es pas marrit, se'n manca, mai a pas la crespina, i a totjorn quauqua ren que vira a rebors dins seis enquistas, o que vira de caire au dernièr moment. E quand lei causas se debanan coma fau, i a totjorn quauqu'un que li passa davans au dernièr moment, ò lo Comissari que pren en man lo finau e que s'atribuïs tot lo meriti de l'operacion. Per la vida vidanta, es parier, dire que lo paure s'amerita la compassion universala. Una maganha ansin deuriá èstre remborsada per la Secù. »  
*(Popre Ficcion, IEO, A tots Crimis, 2001)*

- **E Freud dins aquò ?**  
roman policier marelós e bòn marcat  
/ Crimis, IEO, 1995 – Reedicion 2014
- **My name is degun**  
/ Crimis, IEO, 2004 – Reedicion 2014
- **Ont' a passat ma planeta ?**  
roman de sciéncia-friccion  
/ Crimis, IEO, 2001 – Reedicion 2014
- **Popre ficcion**  
*roman cosmicò-marelós*  
/ Crimis, IEO, 2001 – Reedicion 2014
- **Suç-a-sang connexion**  
fast roman tolonenc,  
ambé sauça ketchup,  
e quauquei fritas  
/ Crimis, IEO, 2001 – Reedicion 2014



Se pòt pas parlar d'una vertadièra « escòla » del polar occitan. Pr'aquò, la literatura occitana a cobèrt quasi totes los genres, del raconte de viatge a la sciéncia-ficcion, en passant pel roman istoric e, plan segur tanben, pel polar.

# POLAR : UN BIAIS OCCITAN ?

Los autors occitans s'aproprian lo genre e los còdis dins sas mendras varietats. *Whodunit*, roman negre, roman d'enquèsta, polar parodic... tot aquò passa a la salça dels escrivans d'òc que ne profitan per parlar de la societat occitana d'uèi, del pes del passat, de la paur de l'avenidor, e plan segur, de la lenga. Sens prejudicis cap a d'excursions en francés coma Renat Mèrle que jòga a semenar de cadavres long de la frontiéra òc/oïl dins *Le Couteau sur la langue*. L'Institut d'Estudis Occitans, amb sas edicions *A tots*, consacrèt d'alhors una colleccio especialament per quel genre. Son títol, « Crimis », es sòbri mas recampa de desenats de volumes.



## QUALQUES TÍTOLS

### POLARS EN OCCITAN


- **Sevdije / Joan Ganhaire**, Crimis, IEO, Novelum, 2010
- **Popre ficcion / Florian Vernet**, Crimis, IEO, 2001 – Reedicion 2014
- **Embolh a Malamosca / Romieg Jumèu**, A tots, IEO, 2014
- **22, carrièra del Taur / Raimond Guiraud**, Crimis, IEO, 1995
- **Quartiers perilhós / Amanda Biòt**, Crimis, IEO, 2001
- **Lo Dèt dau Gabian / Pierre Pasquini**, Seria negra, Trabucaire, 2008
- **L'òrra istuèra d'un hilh de gelós / Eric Gonzales**, IEO, Per Noste, 1996

### EN FRANCÉS AMB D'INFLUÉNCIAS OCCITANAS

- **Le Couteau sur la langue / René Merle**, Jigal, 2001
- **Cagole / Serge Bec**, Autres temps, 2001



### REVIRADAS EN OCCITAN

- **Igièna de l'assassin / Amélie Nothomb**, Per Noste, 2009
- **Lo Canhàs deus Baskervilles ~ Lo Gossàs dels Baskervilles / Sir Arthur Conan Doyle**, Princi Néguer, 2004 ~ Éd. des régionalismes, 2014
- **Doble murtre a l'abadia ~ Dos murtres a l'abadia / Jacqueline Mirande**, CAP'ÒC, 2010



# BIBLIOGRAFIA

## QUALQUES SUGGESTIONS DE LECTURA...



### LOS ROMANS - ENIGMAS

- The Murders in the Rue Morgue / Edgar Allan Poe
- Le Mystère de la chambre jaune / Gaston Leroux
- L'Aiguille creuse / Maurice Leblanc
- Ten Little Niggers / Agatha Christie
- Death on the Nile / Agatha Christie
- La Sombra del Viento / Carlos Ruiz Zafón
- El príncipe de la niebla / Carlos Ruiz Zafón
- Il nome della rosa / Umberto Eco
- The Hound of the Baskervilles  
(Lo Gossàs dels Baskervilles / Lo Canhàs deus Baskervilles) / Sir Arthur Conan Doyle
- L'Homme aux lèvres de saphir / Hervé Le Corre

## POLARS FRANCESSES

- La petite écuyère a cafté / Jean-Bernard Pouy
- La Bête et la Belle / Thierry Jonquet
- Les Rivières pourpres / Jean-Christophe Grangé
- L'Homme à l'envers / Fred Vargas



## FRED VARGAS (PARÍS, 1957 -)

Istoriana de formacion, Frederica Audoin-Rouzeau, aliàs Fred Vargas, es titularia d'un doctorat sus la pèsta a l'Edat Mejana. Son primièr polar, *Jeux de l'amour et du hasard*, sortí en 1986 e remportà lo prèmi del roman al festenal de Conhac. Qualques annadas mai tard, l'escrivana es editada per Viviane Hamy. Sos « rompòl », atal los apèla, sedusisson lèu un important lectorat en França e a l'estrangeir. Son revirats dins un quarantenat de païses. Plan documentats, los polars de Fred Vargas meton en scèna lo comissari Adamsberg e tota una galariá de personatges recurrents. L'escrivana es coneguda per la finesa de sos scenaris, de mecanicas subtilas que s'assemblan lo long del raconte coma de pecas d'un puzzle. Fogueron adaptats al cinema per Régis Wargnier (*Pars vite et reviens tard*) e a la television per Josée Dayan. Discreta, aquela autora que frequenta gaire los platèus de tele es un dels escrivans europeus mai legits al monde... e escriu pas que de polars !



- **Haka, Utu, Zulu, Mapuche / Caryl Férey**
- **Les Visages écrasés / Marin Ledun**
- **Le Dernier Lapon / Olivier Truc**
- **Garden of Love / Marcus Malte**
- **Cannisses / Marcus Malte**
- **Ombres et Soleil / Dominique Sylvain**
- **Le Homard/ Pascale Dietrich**







## MARCUS MALTE (1967-)

Aprèp d'aventuras dins lo cinema e la musica, Marcus Malte pren l'escritura a plena man e publica sos primiers tèxtes a la fin de las annadas 1990. A pas de simpatia particulara pels detectius o pels policièrs. Se i a una enquèsta, enigma, la cal menar dins lo cervèl dels personatges tormentats – e lo còr es pas jamai luènh. Sos romans son plens d'una brava melancolia, d'un desespèr tragic quitäment. Malte adocís son escritura per una musicalitat compausada de motius poètics. Escriu tanben fôrça per la joinesa.



## POLARS AMERICANS

- Tell No One / Harlan Coben
- The Black Dahlia/ James Ellroy
- The Devil All the Time / Donald Ray Pollock
- A Stranger is Watching / Mary Higgins Clark
- Sukkwan Island / David Vann
- The Spy Who Came in from the Cold / John Le Carré










## POLARS ESCANDEINAUS

- **Grafarþögn / Arnaldur Indridason**
- **Män som hatar kvinnor**
- **Flickan som lekte med elden**
- **Luftslottet som sprängdes**  
(Trilogia Millennium), Stieg Larsson
- **Brandvägg / Henning Mankell**









## PELS MAI JOVES

- **Double meurtre à l'abbaye (Doble murtre a l'abadiá) / Jacqueline Mirande (version lengadociana de Pèire Boissiera & Sergi Carles)**, **a comptar de 9 ans**
- **Kamo** (seria de 5 tòmes) / Daniel Pennac, **a comptar de 9 ans**
- **La Nuit des Otages** / Guy Jiménez, **a comptar de 9 ans**
- **Les Disparus de Saint-Agil** / Pierre Véry, **a comptar de 10 ans**
- **The Hitchhiker** / Anthony Horowitz, **a comptar de 12 ans**
- **Foulée d'enfer** / Jean-Christophe Tixier, **a comptar de 12 ans**
- **Les doigts rouges** / Marc Villard
- **L'Ordinatueur** / Christian Grenier
- **Le chat de Tigali** / Didier Daeninckx
- **Dossier Morden** / Nicodème et Lefèvre, **a comptar de 13 ans**
- **Dark** / Claude Merle, **a comptar de 13 ans**
- **Genesis Alpha** / Rune Michaels, **a comptar de 13 ans**
- **Sombres Citrouilles** / Malika Ferdjoukh, **a comptar de 13 ans**

## BD ADULTES

- **Terre-Neuvas** / Chabouté
- **Le petit bleu de la côte ouest** / Manchette-Tardi
- **La position du tireur couché** / Manchette-Tardi
- **O dingos, ô chateaux** / Manchette-Tardi
- **Rouge est ma couleur** / Villard e Chauzy
- **Adèle Blanc Sec** / Tardi
- **Shutter Island** / De Metter
- **Black Op** / Desberg, Labiano
- **Heartbreak Valley** / Roussin
- **Ma révérence** / Lupano
- **Tyler Cross** / Nury e Brüno
- **From hell** / Moore e Campbell
- **The Spirit** / Eisner
- **BlackSad** / Diaz Canalès e Guarnido





## BD JOINES A

- Yoko Tsuno / Leloup
- Natacha / Walthery
- La Marque jaune / Edgar P. Jacobs
- Soda / Tome et Warnant
- Les Quatre Fleuves / Baudouin et Vargas
- Un privé à la cambrousse / Heitz
- Jérôme K. Jérôme Bloche / Le Tendre et Dodier



### Una coproducció Atelier In8 / CIRDÒC

Ensenhaires consultants sul libret occitan :

Cecilia Chapduelh (lenga, revirada)

Yan Lespoux (contenguts, a partir de las collections de la Mediatèca del CIRDÒC)

Libret original francés : Atelier In8



Retrobatz tot lo polar occitan a la **Mediatèca del CIRDÒC**



Retrobatz aquel libret en version numerica sus [www.maleta.occitanica.eu](http://www.maleta.occitanica.eu)



Le projet Occitanica+ est cofinancé par l'Union Européenne.  
L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional.

Coordonadas e informacions : **Atelier In8** / Contacte : Josée Guellil  
Camin Costalèt – Sèrras-Morlès / 05 59 12 08 70 / [edition@atelier-in8.com](mailto:edition@atelier-in8.com)  
**CIRDÒC** / [www.locirdoc.fr](http://www.locirdoc.fr) / 04 57 11 85 10 / [info@cirdoc.fr](mailto:info@cirdoc.fr)